



Grade 3



TERM 4






HL SEP







WORKSHEET

PACK




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	<p>1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____.</p> <p>2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		<p>Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.</p>				
	NGWALA	<p>1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla ntliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o na le talente O kgona go roka dieta ka atladi. šomiša le mekgopa ya diruiwa O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____. 2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkwe Ngwala potšišo ka: talente

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
 BALA		Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	1. Buti o rile o tla nliša ntlong ya gagwe. 2. Ga e na mafasetere.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphohošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	tau	seruiwa	mae	dieta	
		leino	diatla	tswaka	tlwaela	
	BALA	Buti o na le talente. O kgona go roka dieta ka diatla. O tswaka mebala ya go fapana ge a dira dieta. O šomiša le mekgopa ya diruiwa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. buti o na le talente 2. O kgona go roka dieta ka atladi. 3. šomiša le mekgopa ya diruiwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaošša	molao	fetoša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwatiša	nkwe	nkwele	nkweša	
	BALA	Maabane re bone nkwe. Nkwe e a nkwatiša ka gore e a tsatsela. Tate o nkwele ke goelesa bošego. Ke be ke lora ka dinkwe.				

	NGWALA	<p>1. Maabane re bone eng? Maabane re bone _____.</p> <p>2. Ke be ke lora ka eng? Ke be ke lora ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkwe</p> <p>Ngwala potšišo ka: talente</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	magomo	talente	kgaotša	molao	fetoša
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
		ntlong	ntlo	ntlaba	ntliša	
	BALA	Buti o rile o tla ntlliša ntlong ya gagwe. Ntlo ya gagwe e a ntlaba. Ga e na mafasetere. Ke ntlo ya go makatša.				
	NGWALA	<p>1. Buti o rile o tla ntlliša ntlong ya gagwe.</p> <p>2. Ga e na mafasetere.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntlo
 Ngwala potšišo ka: molao

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

magomo

talente

kgaotša

molao

fetoša

**BITŠA**

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša

ntlo

ntlaba





ntliša

ntlong





**BALA**

Rabeka o be a rata sekolo. O be a na le bogwera ba go ba le talente. Ba ile ba kgaotša go tla sekolong. E be e le ka baka la molao wa naga. Yena o ile a tšwela pele gore a kgone go fetoša melao.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Rabeka o be a rata eng? Rabeka o be a rata _____. 2. Bagwera ba gagwe ba na le eng? Bagwera ba gagwe ba na le _____. 3. Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go dira eng? Bagwera ba gagwe ba ile ba kgaotša go _____. 4. E be ele ka lebaka la eng? E be ele ka lebaka la _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. rabeka o be a rata sekolo 2. O be a nale bogwera ba go ba le lenteta. 3. ba kgaotša go tla sekolong Ba ile.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanyana

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanyana. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetsana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	<p>Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.</p>				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. 2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetsana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetsana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tsenā sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tsenā sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanya. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanya O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanya. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. 2. A re go fetša a ntšola dieta.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanya. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanya O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanya. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tsenā sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetsana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanyana. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanyana O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanyana. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. 2. A re go fetša a ntšola dieta.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Mma o a omanya. O re ke sentše ka ntlong. Go tloga bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong. Mma o a ntlaba ka gore ka ntle go a tonya.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mma o a omanya O re ke ntšese kantlong. bjale ke iletšwa go bapala ka ntlong Go tloga. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntsebile	ntsebiša	ntsebile	ntsebile	
	BALA	Sesi o nyaka go ntsebiša bagwera ba gagwe. O sentše ka go botša mma. Bjale mma o a omanya. O re go tloga bjale re iletšwa go tšwa ka sefero.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang a nyakang go ntsebiša bagwera ba gagwe? _____ o nyaka go ntsebiša bogwera ba gagwe.</p> <p>2. O sentše ka go botša mang? O sentše ka go botša _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ntseba Ngwala potšišo ka: omanya

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sentše	menyetla	iletšwa	omanya	šadiša
	BITŠA	ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
		ntšea	ntšeela	ntšola	ntšea	
	BALA	Buti o sentše ka go ntšeela kepisi. A re go fetša a ntšola dieta. Bjale mma o a mo omanya. O re a ka se sa mo rekela selo. Ebile a ka se humane menyetla ya diaparo tša sesolo.				
	NGWALA	<p>1. Buti o sentše ka go ntšeela kepisi.</p> <p>2. A re go fetša a ntšola dieta.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntšeela
 Ngwala potšišo ka: ntšola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

sentše

menyetla

iletšwa

omanya

šadiša

**BITŠA**

ntseba

ntsebiša

ntsebile

ntseba

ntšeela

ntšola





ntšea

ntšola





**BALA**

Malala o belegwe motsaneng wa Mingora. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go tseno sekolo. Ziauddin o ile a bula sekolo. O be a nyaka go fa basetsana menyetla ya go swana le ya bašemane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Malala o belegwe motsaneng ofe? Malala o belegwe motsaneng wa _____. 2. Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa eng? Basetšana ba Mingora ba be ba iletšwa go _____. 3. Ke mang yo a ilego a bula sekolo? _____ o ile a bula sekolo. 4. Go reng a butše sekolo? O be a nyaka go fa _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. malala o belegwe motsaneng wa mingora. 2. Basetšana ba be ba letšwai go tsena sekolo. 3. o ile a Ziauddin bula sekolo.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	<p>1. Buti o ntira eng? Buti o a _____.</p> <p>2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlhaka</p> <p>Ngwala potšišo ka: hema</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fofa	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
		khwiting	khwaere	khwiting	sekhwama	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fofa.				
	NGWALA	<p>1. Bana ba khwaere ba kgona go opela.</p> <p>2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	ntseba
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	ntšola
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	ntlhakiša
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	tlhakeng
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema	
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe		
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.					
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.					

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tłhaba

tłhaka





tłhakeng

ntłhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____.2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya.3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____.4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile ga a tsebe go fodiša moya2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo.3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go folo wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe	
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.				
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile	ntseba	
		ntšeela	ntšola	ntšea	ntšola	
	BALA	Nna le Lebo re rata go fera seseka. Ge re ferile re kgona go raloka botse. Re dula re hlwekile. Lebo ke yena wa go ntsebiša go fera seseka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le lebo re rata go fera seseka 2. Ge re ferile re kgona go karalo botse. 3. dula re hlwekile Re. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
		ntlhakiša	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	
	BALA	Buti o a ntlhakiša. O rata gore ke swiele tlhaka ya ntlo. Tlhakeng ya ntlo go a fiša. Ga go na moya wa go fola wa go hema.				

	NGWALA	1. Buti o ntira eng? Buti o a _____. 2. O rata gore ke swiele kae? O rata gore ke swiele _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlhaka Ngwala potšišo ka: hema

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	fera	seseka	fola	moyeng	hema	
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	lekhwekhwe		
	BALA	Bana ba khwaere ba kgona go opela. Ba kgona kudu ge ba ferile seseka. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka. Ba re ba tla hema moya wa go fola.					
	NGWALA	1. Bana ba khwaere ba kgona go opela. 2. Barutiši ba rata ba opelela khwiting ya noka.					

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: khwaere
 Ngwala potšišo ka: fola

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

fera

seseka

fola

moyeng

hema

**BITŠA**

khwaere

khwaereng

sekhwama

khwiting

tlhaba

tlhaka





tlhakeng

ntlhakiša





**BALA**

Zandile ga a tsebe go fodiša moya. O botšiša Greeta gore ba fodiša bjang moya. Greeta o re o thoma ka go fera seseka. Ke moka wa hema ka go nanya, wa lebala tšohle, wa nagana ka go hema.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Zandile ga a tsebe go dira eng? Zandile ga a tsebe go _____. 2. O botšišitše mang gore ba fodiša bjang moya? O botšišitše _____ gore ba fodiša bjang moya. 3. Geeta ore o thoma ka go dira eng? Geeta ore o thoma ka go _____. 4. Ke moka wa hema bjang? Ke moka wa hema ka go _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. zandile ga a tsebe go fodiša moya 2. O botšiša Geeta fore ba fodiša bjang yamo. 3. thoma ka go fera seseka Geeta ore o.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala</p> <p>Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
		ntweša	ntwa	dintwa	ntwela	
	BALA	Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwaga e botse.				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa.</p> <p>2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	--

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____. 2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwaga e botse.				
	NGWALA	1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsena le nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenala le nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša
diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenala le nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša
diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____. 2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwaga e botse.				
	NGWALA	1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____. 2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwaga e botse.				
	NGWALA	1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša
diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša
diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenala le nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša
diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	khwaere	khwaereng	sekhwama	khwiting	
		tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BALA	Sesi o llela go ya khwaereng. Mma ga a rate a eya. O re khwaere o opelela khwiting ya noka. Gape ba phatša sekgwa go ya fao. Mma o re ga se go bolokege.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesi o llela go ya khwaereng 2. ga a Mma rate a eya. 3. Ore erekhwa o opelela khwiting ya noka. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		mphato	mphaka	mphala	mpheng	
	BALA	Mogwera wa ka o mphala ka dipalo. O tsenale nna mphato o tee. Ke mo kgopetše thušo ka dipalo. O rile o tla nthuša ka mehla ge sekolo se tšwile. Ke ile ka thaba ka be ka mo gokarela.				

	NGWALA	<p>1. Mogwera wa ka o mphala ka eng? Mogwera wa ka o mphala ka _____.</p> <p>2. Ke mo kgopetše eng? Ke mo kgopetše _____ ka dipalo.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphala Ngwala potšišo ka: thušo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	thušo	llela	gokarela	phatša	taga
	BITŠA	ntwā	dintwa	ntwela	ntweša	
 BALA		<p>Lebo o rata dintwa. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe. Ge ba mpethile ke llela go buti. Ke mo kgopela gore a ye go ntwela. Mma o re ntwā ga e botse.</p>				
	NGWALA	<p>1. Lebo o rata dintwa. 2. Ka mehla o ntweša le bana ba bangwe.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: ntwā
 Ngwala potšišo ka: llela

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

thušo

llela

gokarela

phatša

taga

**BITŠA**

mphaka

mphala

mpheng

mphula

ntwa

dintwa

ntwela

ntweša

**BALA**

Rakgadi Jessica o kwele Munene a llela fase. E be e le bošego. O lekile go mo gokarela. Munene a gana a re o nyaka koko. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka thušo. O ile a mo iša kliniking yeo e kgethegilego.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a kwelego Munene ge a llela fase?
_____ o kwele Munene a llela fase.
2. E be e le neng?
E be ele _____.
3. Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka eng?
Rakgadi o lemogile gore Munene o nyaka
_____.
4. Rakgadi o ile a iša Munene kae gore a hwetša
thušo?
Rakgadi o ile a iša Munene _____ gore a
hwetša thuto.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. rakgadi jessica o kwele munene a llela fase
 2. bošego E be e le.
 3. O lekile go mo karelago.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone Ga ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____. 2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dimpša Ngwala potšišo ka: metlae

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
 BALA		Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	1. Nna ke rata dienywa. 2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____. 2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dimpša Ngwala potšišo ka: metlae

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
 BALA		Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	1. Nna ke rata dienywa. 2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone Ga ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mphaka	mphala	mpheng	mphula	
		ntwa	dintwa	ntwela	ntweša	
	BALA	Buti o rata go dira metlae. O dira metlae le ge go na le manyami. Ge ke nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone. Ke lebala ka seo se dirilego gore ke nyame. Ga ke rate dintwa ka gore di dira gore ke nyame.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> buti o rata go dira metlae O dira metlae le ge go na le nyamima. nyamile metlae e dira gore ke ikwe bokaone G ke. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
		mpšeng	mpša	dimpša	tompša	
	BALA	Sesi o rata metlae. Maabane o dirile metlae ka dimpša. Dimpša di nyakile go mo loma. O ile a ikwa a nyamile.				

	NGWALA	<p>1. Sesi o rata eng? Sesi o rata _____.</p> <p>2. Maabane o dirile metlae ka eng? Maabane o dirile metlae ka _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dimpša</p> <p>Ngwala potšišo ka: metlae</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	manyami	lebala	ikwa	metlae	bokaone
	BITŠA	anywa	enywa	dienywa	beakanywa	
		enywa	anywa	enywa	dienywa	
	BALA	Nna ke rata dienywa. Mma o bjetše mehlare ya dienywa. Di enywa Selemo. Ge ele selemo ke ikwa bokaone ka gore ke ja dienywa ka mehla.				
	NGWALA	<p>1. Nna ke rata dienywa.</p> <p>2. Mma o bjetše mehlare ya dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: dienywa
 Ngwala potšišo ka: ikwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

manyami

lebala

ikwa

metlae

bokaone

**BITŠA**

enywa

anywa

enywa

dienywa

mpša

dimpša

tompša

mpšeng

**BALA**

Ka Labone Khumo o fihlile gae a nyamile. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a thabe. O boditše mmagwe gore ga a sa tseba gore a dire eng? Mmagwe o rile a botše Bantu gore o manyami ka lehu la kokoagwe.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a 
go tšwa ka Labone go Mošongwana I.



NGWALA

1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a ikwa bjang?
Ka Labone Khumo o fihlile gae a _____.
2. O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe bjang?
O lekile ka maatla go dira gore Bantu a ikwe a _____.
3. Khumo o boditše mang gore ga a tsebe gore a dire eng?
Khumo o boditše _____ gore ga a tsebe gore a dire eng?
4. Mmagwe o rile a botše Bantu go reng?
Mmagwe o rile a botše Bantu gore o _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. Ka Labone Khumo o fihlile gae a milenya.
 2. o lekile ka maatla go dira gore bantu a thabe
 3. mmagwe gore ga a tsebe gore a dire eng O boditše?




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	enywa	anywa	enywa	dienywa	
		mpša	dimpša	tompša	mpšeng	
	BALA	Nna le sesi re rata dinepe. Nna ke rata dinepe tša dimpša. Sesi o rata dinepe tša dienywa. Ge re tšeere dinepe meoya ya rena e a fola.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nna le sesi re rata dinepe 2. Nna ke rata dinepe tša pšadim. 3. dinepe tša dienywa Sesi o rata. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		tšhelete	tšhaba	tšhela	tšhipi	
	BALA	Buti o tšhaba go tšea dinepe. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye ntši. Ge re eya dinepeng yena o tšhela teye a inwela. Ruri o tloga a tšhaba go ntšha tšhelete.				

	NGWALA	<p>1. Buti o tšhaba go dira eng? Buti o tšhaba go _____.</p> <p>2. O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye kaakang? O re tšhelete ya go tšea dinepe ke ye _____.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dinepe Ngwala potšišo ka: tšhaba</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dinepe	aletara	meoya	ilela	hlompha
	BITŠA	nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
 BALA		<p>Mma o nthekelela diaparo. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele. Yena o fihla ka go reka. O hlompha nako ya gagwe kudu.</p>				
	NGWALA	<p>1. Mma o nthekelela diaparo. 2. O nthoma le buti gore re ye go kgetha pele.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: nthekelela
 Ngwala potšišo ka: hlompha

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA O BOLELE**

dinepe

aletara

meoya

ilela

hlompha

**BITŠA**

tšhaba

tšhela

tšhipi

tšhelete

nthoma

nthoga







nthekelela

nthiba





**BALA**

Go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu. Kua Mexico re dira moletlo wa Dia de los Muertos. Wo ke moletlo wa mathomo mola Tio Pablo a hloko falago. Mma o re, re dire aletare ye botse. Re bee dinepe tša Tia Pablo le tša Abuela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go na le mekgwa ya go fapana ya go dira eng? Go na le mekgwa ya go fapana ya go _____. 2. Ke kae mo go dirwago moletlo wa Dia de los muertos? Moletlo wa Dia de los Muertos o dirwa kua _____. 3. Mma o re, re dire eng? Mma o re, re dire _____ ye botse. 4. Mma o re te bee dinepe tša mang? Mma o re re beye dinepe tša _____ le tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. go na le mekgwa ya go fapana ya go ilela bahu 2. re Kua Mexico dira moletlo wa Dia de los Muertos. 3. Mma o re re dire tareale ye botse.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgoma	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgoma	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgoma ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahlhi	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	<p>Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.</p>				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele. 2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgoma	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgoma	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgoma ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgō

nkgōma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgo	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgo ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____. 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I .

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgoma	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgoma	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgoma ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7





MPHATO 3 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhipi	tšhelete	
		nthoma	nthoga	nthekelela	nthiba	
	BALA	Koko o nthoma pankeng. O nyaka ke ye go ntšha tšhelete. O nyaka go nthekelela thekethe ya leeto. Ke kgale ke nyaka go ya leeto. Bjale gona ba ka se sa nthiba.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nthoma pankeng O nyaka ke ye go ntšha letšhete. go nthekelela O nyaka thekethe ya leeto. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	nkgoma	nkgoma	nkgala	nkgela	
		nkgahla	nkgotla	nkgoma	nkgoma	
	BALA	Buti o re o tla nkgela dienywa. O nkgala ka mehla gore ke se ke ka namela mohlare. O direla mma maho a go betlwa ka kota. O dira le nkgoma ye botse. Ruri buti o a thuša.				

	NGWALA	<p>1. Buti o re o tla nkgela eng? Buti o re o tla nkgela _____.</p> <p>2. O nkgalela eng ka mehla? O nkgalela gore ke se ke ka _____ ka mehla.</p>
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: nkgo</p> <p>Ngwala potšišo ka: betlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	leeto	letopa	betlwa	mohlahli	dika
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	tšweletša
		tšweletša	tšwafa	tšwele	etšwa	
	BALA	Sesi o tšwafa kudu. O dula a tšwele. Ge a etšwa ga a laele. O ya le bogwera go kga dienywa. O ja dienywa fela ka gore o a tšwafa.				
	NGWALA	<p>1. O dula a tšwele.</p> <p>2. O ya le bogwera go kga dienywa.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: tšwafa
 Ngwala potšišo ka: betlwa

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

leeto

letopa

betlwa

mohlahli

dika

**BITŠA**

tšwafa

tšwele

etšwa

tšweletša

nkgomo

nkgoma





nkgala

nkgela





**BALA**

Shamisa le lapa labo ba ile go etela Zimbabwe. Mohlahli wa bona o ba išitše museamong pele. O re dilo ka moka ka museamong di tšwa ka gare ga letopa. O ba bontšhitše dinonyane tša go betlwa. O re dinonyane ke dika tša dikgoši tša bogologolo. O ba bontšhitše dilo tše ntši tša go kgahliša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I .
	NGWALA	1. Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela kae? Shamisa le ba lapa labo ba ile go etela _____. 2. Mohlahli wa bona o ba išitše kae pele? Mohlahli wa bona o ba išitše _____ pele. 3. O re dilo tša ka museamong di tšwa kae? O re dilo tša ka museamong di tšwa ka gare ga _____ 4. O re dinonyana ke dika tša eng? O re dinonyana ke dika tša _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. shamisa le lapa labo ba ile go etela zimbabwe 2. Mohlahli wa bona o ba išitše musiamong pele. 3. O ba bontšhitše dinonyane tša go tlwabe.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
 BALA		<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
 BALA		<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
 BALA		<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
		nkgo	nkgoma	dienywa	nthoga	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. sesi ga a tšwafe 2. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. 3. lemogile gore ga ke fihlelele O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
 BALA		<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	tšwafa	tšwele	etšwa	tšweletša	
		nkgo	nkgoma	nkgala	nkgela	
	BALA	Sesi ga a tšwafe. Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga nkgo. O lemogile gore ga ke fihlelele. Ge ke ekga nkgo e nkgoma nko.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologo go Mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> sesi ga a tšwafe Ka mehla o nkgela meetse ka gare ga kgon. lemogile gore ga ke fihlelele O. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	nkwe	ntlo	ntseba	ntšea	
		thlaka	khwaere	mphaka	ntwa	
	BALA	Tate ke mogale. Batho ka moka ba a mo tseba. O ile a bolaya nkwe a nnoši. Banna ka moka ba be ba nametše ntlo. O mongwe o be a bile a swere mphaka. Tate o ile a ipshina ka go ba sega.				

	NGWALA	<p>1. Tate o ile a bolaya eng a nnoši? Tate o ile a bolaya _____ a nnoši.</p> <p>2. Banna ka moka ba be ba nametše eng? Banna ka moka ba be ba nametše _____.</p>
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedi go Mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mphaka Ngwala potšišo ka: phošo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mogale	phošo	tekano	swarwa	tiiša
	BITŠA	mpša	enywa	nthoma	nthiba	
	BALA	<p>Tate o nthoma go kga dienywa. Ke kitimišwa ke mpša. Mong wa mpša o a e tiiša. Ga a nyake go dira phošo gape.</p>				
	NGWALA	<p>1. Tate o nthoma go kga dienywa. 2. Mong wa mpša o a e tiiša.</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le a  ka Laboraro go Mošongwana I.</p>
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago.
 Ngwala lefoko ka: swarwa
 Ngwala potšišo ka: nkgo

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

mogale

phošo

tekano

swarwa

tiiša

**BITŠA**

mpša

enywa

nthoma

nthiba

nkwe

ntlo





ntseba

ntšea





**BALA**

Tate o re mogale wa gagwe ke Simon Nkoli. O re Simon Nkoli ga a fapane le Nelson Mandela. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le semorafe. Tate o re ka moka ba ile ba swarwa. O boletše ka go tiiša gore ba be ba se ba dira phošo. Ba be ba nyaka fela tekatekano.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labone go Mošongwana I.
	NGWALA	1. Tate o re mogale wa gagwe ke mang? Tate o re mogale wa gagwe ke _____. 2. O re Simon Nkoli ga a fapane le mang? O re Simon Nkoli ga a fapane le _____. 3. Ka moka ba ba be ba elwa kgahlanong le eng? Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le _____. 4. Tate o re ka moka ba ile ba hlagelwa ke eng? Tate o re ka moka ba ile ba _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa ka Labone go Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphōšo. 1. tate ore mogale wa gagwe ke simon nkoli 2. ga a fapane le O re Simon Nkoli Nelson Mandela. 3. Ka moka ba be ba elwa kgahlanong le morafese.